

САНА ОЛОХ

Х а н н а т
1931 снл алтынны
15 күнүттэн тахсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

№ 141 (5965)

1933 снл. Сэтинньи 26 күнэ
СУБУОТА

Сызната
2 харчы.

НОРУОККА—ТУЙГУН ХААЧЫС- ТЫБАЛААХ ЭЛБЭХ ТАБААРЫ!

Республика предприятиеларын социалистическай
Э Б Э Н Э Э Т Э Л И С Т И Б Э Л Э Р Э

Дойду бастын предприятиелара нуруот туттар үр-
дү хаачыстыбалаах табалардын онгоруон табалары-
ны элбэтэр иһин социалистическай куоталаһыны та-
һиттар туһунан бэртээхэй инициативаным көтөхтүлэр.
Ити патристическай садалааһын ССКП Кини Комите-
тынан биирөөнө.

Бийиги республикабытыгар ити сыналалах иници-
тиваны аан бастагынан Якутскайдаагы тири-атах та-

һаһын комбинатын, «Якутмебель» холбоһук, Якутскай-
даагы «Сардаана» сувенирнай фабрика уонна Жатай-
даагы өрөмүөннүүр-эксплуатационнай база коллек-
тивтара өйөөтүлэр.

Мантан алларгаа ити предприятиелар 1984—1985
сылларга ыһынмыт социалистическай эбэһэтэлистебэ-
лэрин бачээттинибит.

Якутскайдаагы тири-атах та- һаһын комбинатын коллектива:

Ааспыт сылы кытта тэҥнээтэххэ баардарын саҥа 24 моделин произ-
огондулар бородууксуулар ассорти-
ментын сыл ахсын 14 бырыһымтан. Бүгэ сыллаах былааны таһынан
итэвэлэ суогуу саҕардарга, 1984— 300 тыһ. солк. нуруот туттар та-
1985 сылларга нуруот туттар та- баардарын онгоруорго.

1984 сылга үрдүк хаачыстыба-
лаах бородууксууларын онгоруу та-
һаһынын 1150 тыһ. солк., 1985
сылга 1170 тыһ. солк. тиэрдэргэ.

Ааспыт сылга тэҥнээтэххэ «Н»
индексстээх онгонуоттары таһаары-
ны 1984 сылга 18, оттон 1985 сылга
27 бырыһыман элбэтэргэ.

«Якутмебель» холбоһук коллектива:

1984 сылга нуруот туттар табалар-
ларын былааны таһынан онгорууну
50, 1985 сылга—70 тыһ. солк. тиэр-
дэргэ.

1984 сылга онгонуллар нуруот тут-
тар табалардын 20 бырыһыманым
Государственной хаачыстыба бэлэ-
тиэрдэргэ «Ритм» «Нижгородец-3»

дэһэ тарилларын набордарын, «Во-
лоска-5» динил-кырабалты хаачыс-
тыба бэлэлээх «Ритм» набору «Н»
индексстээх онгоруон таһаарынын бө-
һүлүмүргэ.

1985 сылга, пилетка былаан-
гар көрүлүбүтүн курдук, дэһэ тар-
иллы онгоруу бары көрүктэрин са-
гардарга.

ба бэлэлээх бородууксууларын онго-
рууну уопсай онгонуллар бородуу-
суула 65 бырыһыманым тиэрдэргэ.

«Н» индексстээх саҥа табаларды
онгоруу пилеткатаабы былааным
970 тыһ. солк., ол иһинэр 1984 сыл-
га 100 тыһ. солк., 1985 сылга 100
тыһ. солк. бородууксууларын аһарар-
га.

бэлэлээх онгоруон таһаарарга.

1984 сылга нуруот туттар табалар-
дарын онгорууну 10, 1985 сылга 20
бырыһыманым үрдэтэргэ уонна
олору онгорууну ити сылларга ту-
һааннаарынан 99 уонна 110 тыһ.
солк. тиэрдэргэ.

Жатайдаагы өрөмүөннүүр-эксплуа- тационнай база коллектива:

Ис кыахтары туһанын суотугар га.
1984—1985 сылларга нуруот тутта Пилетка бүтэһигэр уопсай оно
табалардын онгоруон таһаарыны ас-
сортиментын иһин төгүлүгүн элбэтэр-
ны Государственной хаачыстыба

ССКП обкомун бюро-
та Якутскайдаагы ти-
ри-атах таһаһын ком-
бинатын, «Якутмебель»
холбоһук, «Сардаана»
сувенирнай фабрика
уонна Жатайдаагы
өрөмүөннүүр-эксплу-
атационнай база коллек-
тивтарын бачыһымнарын
биирөөтэ.

Бу коллективтар, дой-
ду алта бастын пред-
приятиелара үрдүк хаа-
чыстыбалаах нуруот

ССКП обкомугар

туттар табалардын
онгоруон таһаарынын эл-
бэтэргэ социалистиче-
скай куоталаһынын та-
һитэргэ инициативала-
рын өйөө, 1984—1985
сылларга бэлэлэригэр
үрдэттилибит эбэһэтэ-
листебэлэри ыһынмы-
тар.

ССКП обкомун бюро-
та партин райкомнарын
уонна горкомнарын,

манҕайгы сүһүөх пар-
тийнай тариллэри,
райгорисполкомнары,
ПССУОС-ну, ЫБСЛК
обкомун, бары минис-
терстволары уонна ве-
домстволары рабочай-
дар, биргээдэлэр, смак-
гар уонна предприяти-
елар иһин ардыларыгар
нуруот туттар табалар-
дарын онгоруон таһаа-
рынын элбэтэргэ социа-

листическай куотала-
һы кыһынник тэһитал-
ларын ситиһэллэригэр
эбэһинэстээтэ. Коллек-
тивтар күүстөрүн онго-
нуллар табалардар кө-
рүктэрин элбэтэргэ,
хаачыстыбаларын тул-
сарыга, олору онгоруон
таһаарынын дэлэттигэ
уонна нэһилиннэргэ
өрдүк наадалаах та-
баларды онгорууну ба-
һылаһынгга түмүл-
дүөхтээх.

КОСМОНЫ БАҢЫЛААҢЫНГА САҢА КЫАЙЫ

СССР КК, ССРС Верховнай Советын Президиума
уонна ССРС Министрдарин Совета «Салют-7» — «Со-
юз» орбитальной научнай-чинчийэр комплекска уһун
кэмнээх сагаллыылаах көтүүнү олоххо ыһаарынгга
ныттыныны ыһыт ученайдары, конструктордары, ин-
женердэри, техниктары, рабочайдары, бары коллек-
тивтары уонна тариллэлэри, космонавтары В. А. Ла-
ховы уонна А. П. Александрову көтүү программата
туйгуннук телоруллубутунан эбэрдэллэтилар.

Көтүү кэмнэргэ, диэн этиллэр Эбэрдэбэ, эһипаж
наукада итиннэ нуруот хаһаайыстыбатыгар сүтүгүн
суолталаах улахан кэмнэйдээх научнай-техническэй
чинчийиллэри уонна экспериментирэ телордо. Бийиги
дойдубут айылбатын баайын чинчийи итиннэ тула-
һытыр эйгэни үрэттин программатынан кизин инфор-
мация ыһылына. Сагаллыылаах көтүү практикаты-
гар аһас саҥа сүһүбүнэн аһаҕас нөһүснэ эһин күн
батареяларын туруорууга уустук тангар-иһэрдэр үлэ-
лэри ыһыты буолар. Ити станция энергетическэй
кыаһын биллэрдик улаатыннаарар уонна иһин борту-
гар научнай-техническэй чинчийиллэр итиннэ экспе-
риментир программаларын нэгэстэр кыаһы биэрэр.

Аһа дойду космонавтыкатын саҥа ситиһинтэ уон
биирис пилетка науканы, нуруот хаһаайыстыбатын са-
һыһнарын иһтаристэригэр космическай куйаары үө-
рэттигэ уонна баһылааһынгга ССКП XXVI съездинэн
туруоруллубут сорууттары баһаарыга биллэр-честер
кылаатынан буолар, советскай наука уонна техника
научнай-техническэй прогресс иһини кириһиллэригэр
туралларын көрдөрөр.

(СССР).

КӨТҮҮ СИТИҢИИЛЭЭХТИК ТҮМҮКТЭННЭ

Космонавтар Ляхов Вла-
димир Афанасьевич уонна
Александров Александр
тас өтүгүгэр уустук тангар
Павлович «Салют-7» — «Со-
юз» орбитальной научнай-
чинчийэр комплекс борту-
гар 150 сууккалаах көтүү
программатин ситиһиннээх-
тик түмүктээтиллэр уонна
1983 снл сэттинньи 23 кү-
нүгэр Москва биргэмэн-
тэ 22 час 58 мүнүүтэргэ
Сарга эргиллэн кэллэлэр.
«Союз Т-9» хараабыл тү-
сүлүлэр аһаратта Совет-
скай Союз территориятын
бачыһымт оройуонугар
Дзержинск куораттан 160
километр иһин олоордо.
Сарга түспүттэрин кэмэ
космонавтар доруобуйала-
ры үчүгэй.

Уһуһук көтүү кэмнэргэ
иһипаж улахан кэмнэйдээх
научнай-техническэй уонна
ведико-биологическай чин-
чийиллэри итиннэ экспе-
риментир телордо. Эһи-
тэҕ үлэтин программаты-
гар улахан кэмнэс наука
уонна дойду нуруотун ха-
һаайыстыбатын иһтаристэ-
тигэр сорууттары баһаары-
тэ туһунан геофизичес-
кэй чинчийиллэргэ бөри-
дэһэ.

Эһипаж көтүүтүн прог-

(СССР).

КОСМОНАВТАГА НАҢАРААДАЛАР

«Салют-7» — «Союз» орбитальной научнай-чин-
чийэр комплекска уһун кэмнээх космическай көтүүнү
ситиһиннээхтик олоххо киллэри уонна онуоха көр-
дөрүлүбүт хөрсүн быһыны уонна героини иһин ССРС
Верховнай Советын Президиума Советскай Союз Геро-
йун, ССРС космонавт-летчиһын В. А. Ляховы Ленин
ордонунан уонна иһин «Кыһыл көмүс Сулус» меда-
лынан наҕараадалаата.

Космонавт-летчик А. П. Александровка, Ленин ор-
донун уонна «Кыһыл көмүс Сулус» медалы тутта-
ран туран, Советскай Союз Героин аата итиннэ
«ССРС космонавт-летчиһын» аата иһариллиллэр.

(СССР).

Созхозтар
сакаастарынан

ЧУРАПЧЫ, «Якутсель-
энерго» предприятия аас-
пыт сылтан созхозтар са-
каастарынын термоэлек-
тарга, электролиталары

олордууну садалаан саҥа
төрүөбү энкирэппэккэ ий-
тиннэ дыһуунаах кыаһы
үөскүйүтэ.
Бийыл предприятие «Чу-

рачы» созхозтаагы уча-
статын Петр Петрович Ми-
кеев начальниктаах элек-
тронтердарын биргээ-
дэтэ Сылан отделениетын

Ойбон Күүлээри, Улахан
Күүлээри уонна Армы-
лаах отделениетын ферма-
ларыгар 21 электролитал-
ры танан үлэс киллэрдэ.

Бу күннэргэ итинник
үлэлэр Эрилик Эристин
аатынан созхоз фермала-
рыгар ыһыдаллар.
А. ГОГОЛЕВ.

П. Оксфордской
фотот.



«Чуранчи» совхоз. Сы-1945—1977 ж. үстү-мич, итиран туруоран баран.

Бу, биргээдэнэ тутан дук бичигтэ. Билдэн ту
агээр икки ферма кол-сар, үлэнттээн кытта көп
лэктитара сүл засдыт мй-сэтэн, үлэ тэвэрлээнн чюд
лэнттээн мнэх ахсыттан үлэбээн, үлэбэ сакатын

Бэрэлэр үлэ тэрээһинигэр сорох саҥа саралааһынардаахтар. Фермалар поточнай-цеховой нымманан үлэһэп эрэллэр: шыммат инэхтэр, суббинны көрүүтэ бэриллэн иһэллэр. Онон шонныксыттар кыахтарэ бүтүһүү үүт ныман үлэтингэ туһайдыллыбыт. Соьхэ, оройуон дараы фермаларыттан бастакынан коллективнай бэдэрээккэ кирбэттээ, нэлкэлэ курдук бэрэлэт. Виллэн тулар, үлэһиттэр кытта көп сөстө, үлэ тэрээһини чөл рэбэллэн, үлэһэ сыгалы

С. СМЕРНИКОВА,
«СО» вид. корр.

Будничевский уездный суд

[illegible]

М. ЕРШОВ,
ветстанция начальника

сэт, байсөвөт депутат
В. В. Кузьмина көмөгүнэ
аардэр сүүнү итанти
амандар илэтин байылаа
хайы-үйэ үрдүк ма
илин сүтүүлэхтик ох
суһаллар, Холобур, Спе
дана уонаа Изабелла Сте
пановалар кистик, ааспы
нжик, иһагар ынахтар
ахсытан 302—290 кг үүт
маттар.

Василий Митрофанович уюмса юмш көрсөмэ Дарин Гаврильевна тиз сириг багтыг общест-веннигистарынан билэл-лэр. Киинэлэр кыттыла-

В. ПОПОВ,
бывши общ. корр.

Талынхоо спортив-
най тэрийнхэеэ прои-
зодосто биэр басты-
содойнхэеэ багшын
талан эмээ билэр. Ки-
ни арыс сал устата са-
лны ахсын «Костер»
үлэ уонна сиппьянал-
дырын тэрийн сити-
һилээхтэ үлээлээтэ. Ити-
ийн 1974 сыллаахы-
Болгария Народнай Рес-
публикатыгар босхо пу-
тукханан сиппьянар би-
рабы млыта. 1976
1977 сыллаахха «С

«Костердар» быһыы
дарыан үчүгэйдик үлэ-
лэстилэр. 17 оҕо 155
тонна оту сороотуона-
хтан быйылгынан 120
быйылгынан толордулар,
лаары 8 оҕото 107 тил-
лэйдэ көрдө. 18 оҕо 12
тыһ. үстүүнэ кирпийчэ-
нэ үлэстилэр. Совхоз
Болотоговду отдаленны
тыгар сина түстүлүбүт
түөртүү квартиралар
икки алорор дьыа олох-
торо ити кирпийчэлэри-
нэ оҕолууруннар Ого-

Субурууский аатынан соххоз «Костер» үлэ уюна сыннылган дая-бырын материалый ба-атын тэрийлэрин үлэ өссө түспэр кыахтаах. Билинч сиртэн сиргэ билааккыан көһө смал-дын үлэтин элбэх ыраахтардаага - кимнэ-хэ билир өйдөнөр суол.

Василий Митрофановч уонна юни көрсөтө Дорин Гварилесона тиа сирин бастын общест-венникторунан биллэл-лэр. Кинилэр кыттыла-

Дэвчтє бүрдүк учуу-
гал В. М. Жирков та-
лан нэлбэт идэнтгэр то-
лору бэриншилээхтик, ис
сүрөгтөн дьулуһан
айһымылаахтик үлэ-
лнр.

В. ПОПОВ.
байһи общ. корр.

